EDICION DE 8 PAGINAS

SANTA FE

(PORTE PAGO)

Redacción y Administración: San Martín 729-31 | AÑO IV -- N.º 1079 | Santa Fe, Sábado 12 de Setiembre de 1914

ESPECTACULOS

TEATRO MUNICIPAL. — EMPRESA David D. Alvarez y Cía.

TEATRO "CHARMANT CINEMA"
San Martín esq. Corrientes. Empresa propietaria, Raúl Urcta Videla y Cía. Exhibición de notables cintas cinematográficas, servidas directamente de Rosario por la casa Lepage de Max Glückmann. — Hoy a las 8.45 p. m.
Hoy, 12 de septiembre.—"El espejismo". Interesante drama, en cuatro partes.
"La mujer de papá". Notable comedia en colores Pathé, en 6 partes.
"El tenebroso asunto de Green Parck". Drama policial. Estreno eclipse, en 5 partes.
"Celos", por Max Linder. Palco, 1 peso, platea, 0.50.—Mañana domingo gran matinée.

TEATRO VARIEDADES. — SAN JERÓNIMO 585. — Empresa José Cattáneo.—Todas las noches a las 9, grandes conciertos, atracciones y novedades. Artistas de primer orden, nacionales y extranjeros.

SALON CINEMA "PARIS"
Salón Cinema París (antes Oriental). Plaza España. Entrada libre. Matinee todos los días, de 6 a 7 p. m..
1.o—"La ribera", en 1 parte. (Natural).
2.o—"La historia de un mozalbete", en 3 partes. (Drama).
3.o—"Conciencia", en 4 partes. (Drama).
4.o—"Los regalos de Salustiano", en 2 partes. (Cómica).

CINEMATOGRAFO IMPERIAL. — Calle Tucumán esquina 25 de Mayo. Los jueves, sábados, domingos y días feriados, grandes sesiones de cinematógrafo.
Hoy a las 8.45 p. m. La obra más colosal hecha hasta la fecha, titulada: "El muchacho de París". Emocionante drama de carácter policial. Sensacional película de 2538 metros y más de mil escenas sentimentales, editada por la casa Gaumont.
Entrada: Unico precio, pesos 0.50. Mañana gran matinée a las 4 p. m.

AGRIMENSORES
Solá Secundino R. — San Martín 686

DENTISTAS
RAUL L. RUIZ — Tucumán 168
G. Geimbernat — Vera 289
E. Martínez — La Junta 247
CARLOS BERRA — San Martín 426
Eloísa Z. de Freyre — Buenos Aires 259

FARMACIAS
Farmacia "Galeno" — 9 de Julio 202
"Parpel" — San Jerónimo 747
"Menchaca" — San Jerónimo 850
"Del Carmen" — San Jerónimo 440
"Italo-Argentina" — Humberto 1.o 812
"Las Colonias" — Humberto 1.o 893
"El Aguila" — San Martín y Rioja
"Fénix" — Rivadavia y Crespo
"Gómez Cello" — Tucumán 82
Farmacia Scaglioni — San Martín 452
Del Pueblo — Salcedo y Alvear
Las Delicias — San Martín 361
Irigoyen — San Martín 899

ALMACENES POR MAYOR
Rodríguez Zapata y Cía. — S. Martín 1
Lorenzo Faccdi — San Jerónimo 433
Cesáreo Garibay — Av. Rivadavia 600

ALMACENES
Vicente Cozzi — San Jerónimo 300
FERRER, E. (alfajorería) — S. Jerónimo 1000
"Centenario" — San Jerónimo 1061
Francisco Faurcglia — San Jerónimo 701
Marzigo, Fernández y Cía. — S. Jerónimo 500
Rafael Peña — San Jerónimo 299
MAZAS y Hnos. — S. Gerónimo y Salta
Sucursal — San Martín 652
Poli y Muñiz — San Jerónimo
"La Palma" — San Martín 901
Joaquín Catchet — 9 de Julio 659
Roque y Carrieres — San Martín 349
"El Comercio", C. Petrona — 9 de Julio 1101
Borras Juan — San Martín 1150
GALAN Hnos. — San Martín 461
García y Ortiz de Zárate — San Martín 302
GUISASOLA Hnos. — 25 de Mayo 752

AGENCIAS DE COLOCACIONES
"La Activa", E. Rodríguez — 25 de Mayo 452

AGENCIAS MARITIMAS
Banus Baldomero — Rivadavia 610
Suc. Manuel D. Costa — Rivadavia 509
Hartenack y Cía. — Rivadavia 530
Kunst, Cassanello y Cía. — Rivadavia 490
Carlos Barsotti — Rivadavia 550
Berman Hermanos — Rivadavia 540

ARTICULOS PARA HOMBRE
Casa "Viel" — San Martín 362
"El Sportsman" — San Martín 611
Laguna Luis "Siglo XX" — San Martín
El Sport, Benito Testi — Av. Rivadavia 184
El Sportsman — San Martín 611
Laguna Luis — "Siglo XX" — S. Martín 664

AGUAS MINERALES
Sevilla (Demócrito) — 9 de Julio 891

AGENCIAS DE LOTERIA
TOMAS GUTIERREZ — Mendoza 129
Sucursal No. 1 — Mendoza 165
Sucursal No. 2 — San Martín 623
Jiménez Francisco — Av. Rivadavia 286
PEÑA LEONARDO — San Martín 596
LA ABUNDANCIA — San Martín 620
Mignucci Bartolomé — San Martín 817
Domingo García — San Martín 826
Buenos Aires (Cigarrería) — San Martín 683
Lebedensky José (cigarrería) — San Martín 783
Danelo Carlos — Mendoza 111
LA MASCOTA — San Martín 712

BIOGRAFOS
Polo Norte — San Martín y Garay
«París» — Rivadavia 258
La Cigale — San Martín y Garay
El Esperancino — Boulevard Gálvez

CINTAS CINEMATOGRAFICAS
Sociedad General Cinematográfica Ltd. 9 de Julio 581.

CIGARRERIAS
LA COLMENA — San Martín 652
La Abundancia — San Martín 620
Stepanovich (La Popular) — San Gerónimo 444
Marzocchi Lorenzo — San Martín 401

CAFES Y BARS
A. Kirschner — Av. Rivadavia 518
Café y Bar "Victoria" — San Jerónimo 631
Bar Americano — San Gerónimo 567
"El Nocturno" — San Martín 868
"San Martín" — 25 de Mayo 603

CARPINTERIAS
Antonio Marsioni — 25 de Mayo 66
SOTTERI JUAN B. — San Jerónimo 454
Corti Pedro — 9 de Julio 373
Bisquerra Lorenzo — 9 de Julio 603
Ebrecht Adolfo — San Luis 168
Turla y Allori — 1.o de Mayo 868
Dosseffe Juan — 1.o de Mayo 776
Donatti Roberto — Rioja 67
Paganini R. — 9 de Julio 719
Moreno Cornelio — Moreno 104
Parisse Emilio — Belgrano y Suipacha
Casco A. — Rosario 187
Casas Francisco — Buenos Aires 80
Tessari A. — San Martín 840
Serafino y Amiconi — Rivadavia 875

CASAS DE PENSION
LA ASTURIANA — San Gerónimo 460

CASAS DE MUSICA
Breyer Hnos. y Porfirio — San Martín 833
Partenio Daniel — San Martín 830
Casa Medina — Salta 177

CONFITERIAS
«Las Delicias» — San Martín 351

CONSTRUCTORES
Beltramo Juan B. — Humberto 1o. 84
Orsel Ernesto — Ituzaingó 182
Belotti Carlos — San Jerónimo 275
Tettamanti D. — Tucumán 86
Pestonado Tomás — La Junta 77 (O)
Pallavidini Félix — Vera 27 (Oeste)
Pruno Carlos — 9 de Julio 340
Sirri Reynaldo — Suipacha 133 (O)

CONSTRES. OBRAS SANITARIAS
P. Falsein — San Gerónimo 891
A. L. Bernard — Seguí 262

CARBONERIAS
Pietravesa F. — Urquiza 498
Fosco Pascual — Suburbios Norte
Friggeri Dante — Salta 86
LA ORIENTAL — 1.º de Mayo y Mendoza
Picaso Luis S. — San Luis 421
Alzina Aurelio — 25 de Mayo 181
Depetris Antonio — Las Heras 181

CERVECERIAS
Santa Fe — Calchines y Mitre
La Germania — San Jerónimo 563
Quilmes — Gral. López 331
Palermo — San Jerónimo 90
San Carlos — 9 de Julio 661

CASAS DE ELECTRICIDAD
BARNES y GROSS — San Martín 864
SANTIAGO LORENZO — 25 de Mayo 200
Fernández y Echagüe y Cía. — San Martín 764
Di Meola Vda. de — 25 de Mayo 765
Gagliardi Alessio — 1.o de Mayo 718
Zapico, Campo y Cía. — San Jerónimo 671
Nesri Enrique e hijo — Rioja 887

CENTROS Y SOCIEDADES
Centro Lismosi — 4 de Enero 474
Centro Español — San Martín 867
Club Comercial — San Martín 884
Club del Orden — San Martín y Garay
Club Social — San Martín 527
Club de Regatas — San Martín 8?4
Sociedad Trabajo Libre — Rivadavia 450
Sociedad Rural de Santa Fe, S. Martín 817
Sociedad Cosmopolita — Salta 184
Unión Foot-Ball Club — San Martín 817
Tiro Federal — San Martín 817

COCHERIAS Y POMPAS FUNEBRES
García Ramón — Rosario 179
Gómez Nicolás — Moreno 344
Ferrer Mariano — San Jerónimo 818
FRANCESA — 9 de Julio 784
ESPAÑOLA — 25 de Mayo 331

Cafés torrados "AGUILA"

Saint Hermanos, previenen a sus favorecedores, que haciéndose imposibles los embarques de hojalata, a causa de la guerra en Europa, resuelven, como medida de precaución, recomprar los envases de CAFES AGUILA, a razón de:

DOS CENTAVOS CADA MEDIO TARRO VACIO
TRES CENTAVOS CADA TARRO VACIO

que serán abonados contra entrega, por los señores almaceneros.

Central — San Jerónimo 603
Pedro Pavia — Urquiza 642
Nacional — Buenos Aires 38
Italiana — San Martín 836
Asturiana — San Martín 199

EMPRESAS DE TRANSPORTES
"La Confianza" — San Gerónimo y Garay
Expreso Villalonga — San Gerónimo 732

DROGUERIAS
CORTI NATALIO — San Jerónimo 582

FABRICAS DE CARRUAJES
La Industrial — San Jerónimo 463

FABRICAS DE MOSAICOS
La Porteña — San Jerónimo 496

FIDELERIAS
Ambrosio y Gras — 9 de Julio 881
Minello y Onetto — 1.o de Mayo y Mendoza
Tarelli Domingo y Cía. — Rivadavia 311
Roberto Spoler — 1.o de Mayo 400
Barbagelata Jaime J. — Suburbios (Sud)

FERRETERIAS
Oschi C. Juan y Cía. — Rivadavia 300
Bonazzola Luis — San Martín 551
Bonazzola Juan — Salta 114
RODRIGUEZ JOSE B. y CIA. — 25 de Mayo 400
Delcanto Antola y Cía., S. L. y Sgo. del Estero
Prato Livio — San Martín y Vera
Vairoli Victorio — San Martín 102
VDA. DE ALBERTAL — San Jerónimo 861
Villanueva Ramiro — San Jerónimo 841
Humberto Occhi — Mendoza 151|58

FOTOGRAFIAS
LUTSCH — San Martín 628
Fotografía López, Mendoza 173
ORIENTAL — 25 de Mayo 361
Jonas Enrique — 25 de Mayo 621
"Luz y Sombra" — Av. Rivadavia 870

FABRICAS DE BALANZAS
Pedro Giardino — 9 de Julio 892

FABRICAS DE CALZADOS
La Industrial del Norte — 25 de Mayo 285

GRAMOFONOS Y DISCOS
"Casa Parga" — San Jerónimo 658
José Castellví (librería) — Mendoza 185

HOTELES
HOTEL ITALIA — Belgrano 302
Italiano — La Junta 151
Hotel Madrid — San Martín 370
Hotel del Globo — 25 de Mayo 570

HERRERIAS
Pedro Mazzoschelli — Av. Rivadavia 414|16

HERRADORES
Agustín Cimino — San Martín 287

IMPRENTAS
Dávila F. M. y Hnos. — San Gerónimo 437

JOYERIAS
Pallini J. — San Martín 585
Caspani Juan — San Martín 818
Caspani Carlos — San Jerónimo 587
Oreste Rossi — Humberto I.o 474
Gardella Hnos. — Humberto I.o y San Luis
Worms José y Cía. — San Martín 641
Gonzalo Terraro — San Martín 684
Wilhelm Federico — San Jerónimo 560
Emilio C. Castellví — Mendoza 170|72
José Castellví — Mendoza 189

LICORERIAS
Tersita, Testi y Cía. — Humberto 1o. 148
Pell. Confarti y Gris — Catamarca 847
Pellegrino Testoni — 9 de Julio 457
Sarbini Aquiles — San Jerónimo 503
Delgado Pedro — Las Heras 118

LIBRERIAS
"La Eléctrica" — San Martín 103
Casa Chica — San Martín 710
La Perfección (Cigarrería) — S. Gerónimo 861
Antonio Armando — 9 de Julio 801
La Internacional (Imprenta) — 9 de Julio 400
F. Castellví y Cía. — Mendoza 181

MERCERIAS
"El Chic" — San Martín 678
"La Parisienne" — San Martín 630

MUEBLERIAS
"CASA AMARILLA" — S. Martín 534
TESTI DANIEL — San Martín 610
TURIN y ALLEVI — San Martín 576
"DEL CARMEN" — S. Jerónimo 631-33
López Paulino — San Jerónimo 679
Isaac Goldin — 25 de Mayo 449
"La Perla" — 25 de Mayo 401
Roberto Kunst — Av. Rivadavia 834

MODAS
Casa "Viel" — San Martín 862

MODAS EN CORSETS
Emma B. de Simonetti — 9 de Julio 413

PANADERIAS
"LA CENTRAL" — S. Gerónimo 643
San Martín (Almacén) — 9 de Julio 651

PEINADOS Y POSTIZOS
Casa Rodoreda — San Martín 835

PELUQUERIAS
Arturo Poní — San Martín 369
Francese—A. Noir — San Martín 648

PLATERIAS
Birman Julio — San Martín 268

PERFUMERIAS
Antonio Armando — 9 de Julio 801
Eduardo Fernández — 25 de Mayo 365

SASTRERIAS
EL UNIVERSO — Av. Rivadavia 232
GARCIA JUAN A. — San Martín 659
CASA PAGLIA — Av. Rivadavia 878
De Feo Miguel — San Jerónimo 671
Yedica Servando B. — San Jerónimo 839
Manuel Leroo — 25 de Mayo 682
Bautista Bertuzzi — 25 de Mayo 80

TIENDAS
SAN JUAN — AMADO TOMAS
La Flor Argentina — San Jerónimo 801
La Ciudad de Buenos Aires — 25 de Mayo 250
La Flor del Norte — 25 de Mayo 249

TALABARTERIAS
Meinero Federico — San Jerónimo 681
Ambrosini Antonio — 25 de Mayo 46
Baragiola Salvador — Humberto I.o 8

TALLERES DE CALZADO
Lisio y Malins — San Jerónimo 456-57

TALLERES DE PINTURA
F. CURCI, (letreros) — Av. Rivadavia 436
Inchausti Marcelino — Corrientes 119

TALLERES DE CUADROS
Kisiuck Jaime — San Jerónimo 808
Faa Demetrio — San Gerónimo 563

TALLISTAS
Ferri Domingo — San Martín 641

TALLERES MECANICOS
CREMONINI C. — 9 de Julio 400

ZAPATERIAS
CASA PARIENTE — Av. Rivadavia 846
"La Sevilla" — San Martín
"La Americana" de M. Díaz — 25 de Mayo 351
Los Pirineos — San Jerónimo 599
La Vencedora — San Martín 609

Avisos económicos

ALQUILER DE CASAS

SE ALQUILAN DOS PIEZAS PARA MATRIMONIO con todas las comodidades.—Se vende un coche de plaza, calle San Luis 190. 4694-s-11-v-27-sept.

SE ALQUILA LOCAL CENTRICO CON COMODIDADES para familia. Cochera para cuatro carruajes y 20 caballos.—Ocurrir, Vera 60. G-656-v-sept-14.

SE ALQUILA PIEZA CON Y SIN MUEBLES y se dá pensión.—Ocurrir Pueyrredón 86, entre Boulevard Gálvez y Balcarce. G-653-v-sept-14.

SE VENDE O SE ALQUILA EN BUENAS condiciones una casa en la calle Seguí 816 a media cuadra de la Cervecería y del tranvía eléctrico, compuesta de 5 piezas, una gran galería, muchos árboles frutales y demás comodidades.—Tratar, Vera 291. G-656-v-sept-14.

AGENTES Y COMISIONISTAS

FRANCISCO INSAURRALDE, COMISIONES en general.—Recreo.

CASAS Y CAMPOS — VENTA

COMPRO CASA. ENTRE LAS CALLES SALTA hasta Santiago del Estero, y de San Luis a General Urquiza. Dirigirse a Juan de Garay 271, Santa Fe. 4650-s-30-v-sept-15.

MAQUINAS EN VENTA

MOTOR ELECTRICO, DE DIEZ CABALLOS de fuerza, se vende. Ocurrir a esta administración.

MUEBLES Y ARMAZONES

SE COMPRAN TODA CLASE DE MUEBLES y armazones.—Dirigirse a Mendoza 191 frente al mercado central.

FABRICA DE COLCHONES Y ELASTICOS para camas, de Salvador Altano, San Jerónimo N.o 816, teléfono 135—Santa Fe.—Se atienden pedidos de la campaña. g-Pta.

VENTA DE LIBROS

CORAZON ARGENTINO". — LIBRO DE lectura para grados superiores, por Carlos Burrido de la Peña. Ya apareció la segunda edición. Encuadernación sólida y elegante, con capítulos nuevos y nuevos grabados; a precio 2.50 el ejemplar, en la rústica vale 1.50 en todas las librerías.

PARA SEÑORAS Y NIÑAS

CATALINA DE CANCELA

MODISTA. SE ENSEÑA EL OFICIO COMPLETO; corte y costura. Se toman alumnas. — Ocurrir, Rivadavia 317. 4573-v-13-sept.

ACADEMIA DE CORTE Y CONFECCION. —Enseñanza completa de corte en seis semanas. Se da diploma. Se cortan moldes sobre medida.—Profesora: Sara Lebedinsky — San Martín N.o 783.

PLANTAS Y SEMILLAS

JARDIN ITALIANO", DE PACIFICO PETMARI, 4 de Enero 465. Siempre disponibles plantas y flores de todas clases. Se hacen coronas, ramos y cualquier otro trabajo del ramo. Pta.

SEMILLA DE VERDURA Y FLORES SE encontrarán siempre frescas en la semillería de la casa de G. Fugelmann, San Martín 819.

VARIOS

ALAMBRADOR COMPETENTE CON oferta, con o sin materiales, se necesita. También se compra una casilla en buen estado.—San Martín 706. G-v-15-st

FABRICA DE ESTUCHES Y CAJAS de cartón, de Acacio Alvarez. Especialidad en cajas forma de libro para archivos y de estantería. Rosario 236, Santa Fe. 613-v-15-sept

SE DESEA SABER EL PARADERO de Ramón Gómez. Lo busca su familia. San Cristóbal. 4659-s-2-v-2-oct.

LECCIONES DE FRANCES. PURO ACENTO. Precios módicos. L. M. J. de Garay 276, Santa Fe. 4673-s-26-v-26-sept.

CRIADERO "EL IBERICO", CORRIENTES 89 (Este). Aves de corral; planteles importados. Se venden pollos y huevos para incubar. 4606-s-22-v-22-sept.

TRAPOS LIMPIOS SE COMPRAN en esta imprenta.

SERVICIO DOMESTICO OFRECIDO

EMPLEADO, JOVEN Y COMPETENTE SE ofrece para ciudad o campaña. Persona formal con buenas referencias se ofrece para portero o cargo análogo.—Ocurrir a I. M. en esta administración. G-654-v-sept-14

COCINERA ESPAÑOLA COMPETENTE que entienda sus obligaciones, se necesita para la campaña. Se exigen certificados. Ocurrir a esta administración. G. 652-v-sept

AMA DE LECHE SE OFRECE PARA CRIAR en casa de los padres. —Ocurrir calle Güemes, frente al número 215.—Juana Bulleri. 4690-s-10-v-17-sept.

VARIOS OFRECIDOS

"LA GIRALDA", CASA DE PENSION DE José Alvarez. Comida especial. Precios acomodados. Higiene. Cuartos para familias y hombres solos.
Se sirven viandas a domicilio. Calle 1.a Junta 122. — Santa Fe. G-v-13-sept.

SANTIAGO DAULOC — LUSTRADOR DE muebles a domicilio. Precios muy reducidos.— Gral. Urquiza N.o 202. s-Pta.

SE OFRECE UN QUINTERO C... certificado, muy práctico en plantaciones y todo trabajo de jardín y qu... ta. Ocurrir Umberto I. 221. 4677-v-sept

SE VENDE O ARRIENDA A LA CONOC... casa de pensión "Ideal Pensión", establecida en esta ciudad, calle Humberto 1.o ... por no poderla atender su actual propietario. Condiciones liberales. Facilidades de pa... Ocurrir, a la misma. 4619-sg-23-v-23

SE AVISA A LOS INTERESADOS, QUE ofrece un carpintero práctico en construcción de casilla y toda clase de trabajo perteneciente al ramo, tanto por día como por contrato y se trabaja también a domicilio, a precio reducido. Dirigirse, por carta o personalmente señor F. S., calle San Martín N.o 93 (Norte). 4673-v-oc

Avisos del día

LA CRISIS RESUELTA

En estos momentos críticos por que atraviesa toda la república, se hacen correr rumores por esta ciudad, de que ciertos mayoristas de Buenos Aires y Rosario, que disponen de grandes depósitos de mercaderías de primera necesidad, se niegan a vender al minorista lo que éste necesita, y solamente envían parte de lo pedido, con recargo de precios, sin ningún motivo justificado.

Si es así, hay que protestar con todas nuestras energías y no consentir que tal suceda, aunque sólo sea por humanidad, porque si no se castiga con mano dura, podría ocurrir también que algunos minoristas, abusasen de su impunidad y elevasen los precios, en cuyo caso el comprador tendría que pagar lo que no debe.

Sin embargo, yo aconsejo sinceramente que para evitar al público todos estos males, compre los artículos de consumo y bebidas en el almacén de los señores Torres Hnos., calle 1.o de Mayo 650, comerciantes escrupulosos, que venden y seguirán vendiendo a los precios más bajos de plaza.—Un Santafesino. 4654-s-1.o-v-30-sept.

SANTA FE

Partidos orgánicos

Las graves cuestiones económicas que se nos han echado encima con ánimo de estrangularnos nos han desprendido de las políticas, con ser éstas tan interesantes y vinculares tan de cerca a la economía general.

Conviene así y todo dejar sentada esta rareza, tan nuestra: es opinión general que predomina el elemento conservador en el pueblo argentino. Aquí donde el proletario inteligente y activo tan fácilmente se hace burgués por la adquisición bien habida de bienes, la tendencia más generalizada resulta aquella que tiende a consagrar los éxitos económicos, conservando las instituciones que los garantizan; sin embargo, no existe un organismo político que represente esa tendencia y de dirección a sus trabajos.

Los partidos que se encuentran en plena actividad, llenando, o poco menos, el escenario, son todos extremos: el radical, que ha sido hasta ayer revolucionario; el socialista, que va directamente a la república social, harto distinta de la que tenemos en uso; y la anarquía, cuyo programa es de mera destrucción, señalándose por su odio a toda clase de gobierno. De modo que en este país de conservadores se da el raro caso de que sólo vivan los partidos a ese tendencia adversos.

¿Y por qué viven, en un ambiente que debía serles poco propicio, el radicalismo y el socialismo? ¿Y cómo es que en presencia de ese avance amenazador el conservatismo no se organiza?

Chi dura vinci. La primera razón, se nos antoja, es la de la tenacidad con que han actuado y actúan los partidos extremos. Van hacia la esperanza, y esta idea-fuerza los transforma en militantes. No buscan el goce, ni el beneficio personal: tienen un ideal y lo viven. Mientras que los epicureístas comen y duermen, ellos cavan su surco y el porvenir se les aclara. Son un milagro de acción: esto los hace fuerte y el triunfo sonríe siempre a los tenaces.

Tener un ideal es tener una idea-fuerza. Las ideas-fuerzas son el Deus ex machina moderno. Tal vez una vez en el gobierno, teniendo que producir, sus flaquezas se vean y el desencanto aparezca; mientras sean soldados de banderas reivindicadoras y en sus plataformas se inscriban ideas avanzadas, que son esperanza, los obstáculos serán acicates y las batallas victorias.

El conservatismo ha gobernado. El conservatismo gobierna aún. Sus virtudes se han probado; pero con ellas han aparecido también sus errores y sus vicios. Los pueblos han perdido la fe que en otrora tuvieron en él. Es un sol que llega a su ocaso. Necesita volver al llano y purificarse. Mañana, tal vez, sea de nuevo un sol que nace. Hoy es casi un muerto. Tal vez por eso no se organiza. ¿Para qué? Pesa sobre él poco menos que un decreto de ostracismo. El pueblo quiere otra cosa. ¿Qué otra cosa? No lo dice; tal vez no lo sabe; pero quiere otra cosa.

El socialismo se aproxima al gobierno. Irá después del radicalismo?

Legislativas

Estaban convocadas para ayer las cámaras de senadores y diputados de la provincia pero no se reunieron.

Los legisladores más cumplidores con su deber concurrieron a la sala nueva de conversación, charlaron un rato, bebieron el modesto cafecito que ahora se estila y luego se retiraron.

Se las convocará para el viernes próximo, pero nos parece que no habrá caso.

—(o)—

EL CENTRAL NORTE

Informes absolutamente fidedignos y que acabamos de recibir de la capital federal, nos autorizan a asegurar que las gestiones celosamente mantenidas por el gobernador de la provincia ante el poder ejecutivo de la nación, a fin de traer a Santa Fe las oficinas directrices del F. C. Central Norte, están ya próximas a un resultado satisfactorio.

Hemos intentado ampliar estas informaciones, reporteando al doctor Menchaca; pero no pudimos lograr más dato que el de la posibilidad del éxito en la campaña.

Sin embargo, nos atrevemos a anticipar la seguridad de que el gobernador no se ha de dar fácilmente por vencido en esta lucha entre intereses públicos tan respetables e intereses privados tan desesperadamente defendidos en las alturas metropolitanas; y que, tal vez no transcurran muchos días sin que se haga justicia, atendiendo al fin, el justo anhelo de nuestra ciudad.

Las oficinas del F. C. C. Norte deben ser instaladas en Santa Fe, porque así conviene a los altos intereses económicos de la empresa misma ferroviaria, en este caso el Estado, aparte de que con ello se favorece a la ciudad con el aporte de un valioso núcleo de sociabilidad y de acrecentamiento financiero.

El doctor Menchaca lo entendió así desde el primer momento, y hay que reconocer, pues, en honor a la justicia, que bien suyo será el triunfo de la jornada, si mañana nos es dado anunciar el cumplimiento del último trámite: la firma del decreto nacional, ubicando en ésta la dirección del F. C. Central Norte.

Telegrama del doctor Candioti

He aquí la contestación del nuevo presidente de las obras de salubridad de la nación, al telegrama dirigidole por sus amigos de ésta:

«Señores Porfirio M. Carreras, Manuel J. Menchaca, Eugenio Puccio y demás firmantes.—El telegrama con que ustedes me favorecen, ha sido una de las demostraciones que más me honran en estos momentos. Ella me trae el aliento y estímulo de que tanto necesito para las arduas tareas ya iniciadas, y por los conceptos que encierra por la calidad y número de los firmantes, me ha llenado de inmensa satisfacción. Conservaré éste, como uno de los más queridos recuerdos de Santa Fe. Quieran ustedes aceptar mi más íntima gratitud y las seguridades de que en este puesto he de servir a mi patria con toda la lealtad y contracción que sus hijos le debemos.—Saludalos, su amigo.—Marcial R. Candioti».

—o—

Las últimas locuras de Nerón

Si los hombres fueran más humanistas que nacionalistas, más unionistas solidarizados que aisladistas; si toda la humanidad constituyera una sociabilidad sin más armas que el derecho y la justicia, no estaríamos, sin duda, presenciando lo que se ha dado en llamar «la colosal catástrofe europea», por que yo llamo sencillamente el «horrendo crimen europeo».

¿Y quién castigará ese abominable delito?—La humanidad.—Y lo castigará en sí misma, en su propia carne, porque ella es, a la vez, en la tragedia horrorosa, la actora y la víctima.

Es curioso. Cuando el mundo se dió cuenta del inmenso desastre que trajeron las guerras napoleónicas, guerras de predominio que nada fundan, las execró. Pero eso no impidió que se levantaran monumentos a Napoleón, a Wellington, etc.

Ante el desastre portentoso actual, se levantarán también mañana monumentos a los carniceros de hoy?

La incógnita obliga a la meditación. Atento el adelanto de la civilización social, podría presumirse otro desastre con aires de vengador, que sería como el corolario punitorio del actual; el del militarismo. Es, sin lugar a duda alguna, el acontecimiento más trascendental a que el porvenir nos provoca.

Entretanto, sin que ninguna idea luminosa brille sobre los campos de batalla, la humanidad está sangrando por los cuatro costados; pueblos enteros van quedando en ruinas y la miseria se enseñorea en infinitos hogares. Los síntomas anormales del gran Loco, señor del mundo, como Nerón, el militarismo, arrastra a soportar privaciones extraordinarias a toda la humanidad, rotos como están todos los resortes de la economía universal.

¿Quién sabe por qué santos principios se matan estos bárbaros? ¿Qué responderán mañana, cuando pasado el horrible espectáculo, que será a la vez lección y consejo, como lo son siempre los cataclismos, a la pobre humanidad, los huérfanos de la pobre humanidad, las viudas y las madres desoladas, levantando los brazos escuálidos sobre los pueblos en ruinas, les formulen esa pregunta?

Hoy, todo está convertido en pólvora: todas las Gorgonas están desatadas; todo está sometido a la ley del cañón. Pero el rayo actual que está destruyendo algunas encinas, purificará en cambio muchos bosques.

Las industrias perecen, el hambre invade a las naciones y el mundo se arruina porque murió su príncipe en Sarajevo.

Está bien. Pero la humanidad, ante espectáculo tan estúpido, contemplando su propio calvario que no puede ser estéril, se encargará de convertir los cañones en herramientas del trabajo civilizador, y la horrible lógica de la fuerza en las soluciones razonables de la mutualidad humana, remitiendo a un plano inferior las arrogantes preocupaciones de la razón de Estado y el llameante orgullo de las testas coronadas.

Estas son las últimas locuras de Nerón. El militarismo va a suicidarse.

Alfredo ACOSTA.

Dirección de estadística

He aquí el resumen de las hectáreas sembradas en el departamento San Justo:

San Justo, trigo 600, lino 1500; Videla, id 2760, id 4041; Colonia Vionnet, id 2047, id 3371, cebada 122, avena 8, alpiste 72; Campo «Los Paraísos», trigo 1750, lino 2350; Colonia Sol de Mayo, id 1110, id 4311; Colonia Esther, id 490, id 1378; Colonia Angeloni, id 18 0, id 3400; Colonia Tres Reyes, id 700, id 3600; Colonia Ramayón, id 300, id 4155; Colonia Escalada, id 80, id 2057; San Martín Norte, id 84, id 620, cebada 23; Colonia Crespo, id 158, id 672, id 37; Colonia Silva, id 250, id 1290, id 22; Cayastacito, id 1550, id 600; Naré, id 60, id 500; Campo «La Trinidad», lino 50; Campo «La Cloranda», id 300; Campo «La Aurora», id 10; Campo «La Flavia», id 20. Total de hectáreas sembradas: trigo 12070, lino 34534, cebada 208, avena 8, alpiste 72.

ESTADO DEL RIO

Santa Fe, bajó 14 centímetros.
Colastiné, id 10 id.
Corrientes, id 10 id.

—(o)—

CONJURANDO LA CRISIS

En Coronda

El pueblo de Coronda recibirá mañana la visita del doctor Juan I. Arias (hijo), que va a dicha localidad con el fin de dar una conferencia, sobre la forma de obtener la rebaja en los artículos de primera necesidad.

La forma como el doctor Arias abordará esta cuestión de palpitante interés, que afecta actualmente a todos los vecindarios, ha dado ya sus resultados beneficiosos y esperamos que como en Gálvez, Coronda responderá a esta cita, concurriendo a la plaza, punto elegido por el conferencista para su disertación, ya que un fin único y grande se persigue con este movimiento: el bien de la colectividad.

Obra grande se realiza con esta iniciativa, que llevada a los hechos, ha dejado palpar los mejores resultados.

Los vecinos de San Carlos han solicitado la visita del doctor Arias, quien concurrirá seguramente para responder a este pedido, aportando su generoso concurso al abaratamiento de la vida, por la rebaja de artículos indispensables a la subsistencia.

La situación empeora

No obstante la actividad que viene desplegando la comisión pro desocupados y las incesantes y espontáneas pruebas de generosidad de la población, la situación de los obreros se agrava cada día más.

Las medidas de urgencia que se han tomado hasta la fecha aportan sólo el auxilio inmediato y parcial; pero como las necesidades son cada día mayores, las medidas que se toman resultan insuficientes.

Convendría, pues, que el alto comercio, las instituciones bancarias y los pudientes en general, intensifiquen su obra filantrópica para evitar que un sinnúmero de familias sufra los rigores de la miseria.

Cocinas populares

El movimiento de ayer en las cocinas populares ha sido importante, habiéndose servido 742 comidas y 293 raciones de leche y pan.

Ferias francas

Damos a continuación el movimiento en las ferias francas del jueves 10 del corriente:

Puestos de carne: vacunos, capón y cerdo, 9; puestos de pescado, 6; puestos de verdura, 61; masas y pastas, 6; varios, 11. Total 93.

Productos vendidos: Carne, 2.220 kilogramos; cerdo, 800; tocino, 835; embutidos, 1.450; huesos salados, 400; huevos, 60 docenas; queso, 30 kilogramos; papas, 1.250; batatas, 5.800; repollos, 156 docenas; tomates, 45 cajas; coliflor, 10 docenas; cebollas, 195; naranjas, 2.300; porotos, 547 kilogramos; espinacas, 58 atados; ensalada, 110 cajas; alverjas, 110 kilogramos; habas, 5; zanahoria, 40 docenas; rabanos, 50; zapallos, 36; acelga, 60 atados; apio, 25; nabos, 120; pimientos, 40 docenas; ajos, 50; pescado, 30; ravioles, 14 kilogramos; tallarines, 35; pasas, 40; orejones, 1; maíz pisado, 50; manteca, 10; bananas, 126 docenas.

Además se han vendido otros artículos variados.

En la feria del domingo próximo, se venderá pan de primera a veinte centavos el kilo.

Subscripciones

La sociedad de socorros mutuos L'Union Française ha donado 100 pesos pro desocupados.

Lista de subscripción a cargo de los señores Juan M. Pautasso y F. Villalba:

Juan M. Pautasso, pesos 15; F. J. Villalba, 5; D. Pautasso, 5; Carlos M. Marzocchi, 5; Eleodoro Lastan, 5; Torretta Testi y Cía., 5; R. Silva, 2; Pedro Reehar, 1; T. Tisemban, 1; F. Sedlaseli, 0.30; Alejandro Sigmund, 0.40; José Pardo, 1; Marcos Braslowky, 1; Bourquin y Pompeau, 10; Victoria Vairoli, 4; Antonio C. Caruso, 5; Juan Dabal, 1; Manuel B. Maciel, 5; Modesta S. de Rodrígues, 2; Rafael Fonti, 2; José Saba, 1; José D. Bovo, 1; Pedro Rodoreda, 2; Angel Barraes, 2. Total, pesos 81.70.

Lista de subscripción a cargo de los señores doctor Pascual C. Copes y Gregorio Montenegro:

Pascual C. Copes, pesos 10; Antonio Angelieri, 1; Luis Dus, 1; Luis De Micheli, 1; Angel Dodorico, 1; Jerónimo Pogiani, 1; Angel Borgognola, 1; Juan Torres, 1; Blas Senimica, 1; Superiora Hospital Italiano, 1; Magdalena de Santi, 1; Caravatti Angel, 1; Luis Angelieri, 1; Víctor Vairoli, 0.50; Pedro Zandisi, 1; José Visentin, 1; Aníbal Afriano, 1; Juan Pontini, 1; Amadeo Vivas, 1; Segalini y Torti, 5; Luis Sottini y Hnos., 5; Juan Ortiz, 10; Gabino Gutiérrez, 1.50; Molina Her y Choquet, 1; Centurión Hnos., 1; Juan D. Milani, 1; Gregorio Montenegro, 2. Total, pesos 54.00.

LA FIESTA DEL ARBOL

Lucida promete resultar la fiesta del árbol, mañana, a jugar por los preparativos que se han hecho en las escuelas y dependencias municipales.

Reproducimos a continuación el programa del acto que tendrá lugar en el parque escolar:

1o. Himno Nacional.
2o. Discurso por la profesora, señorita Lértora.
3o. Declamación por el alumno de 3er. grado, Carmen Martínez.
4o. Composición por el alumno de 5o grado, Daniel Dillón.
5o. Himno al Arbol.
6o. Plantación.
7o. Marcha «San Lorenzo».

A diez alumnos de las escuelas «Sarmiento», «Belgrano», y «San Martín» se les repartirán igual número de mandarinos, donados por los señores Nesmeyer y Sigel, para que los planten en sus casas.

Estas diez plantas serán inspeccionadas periódicamente, y el año próximo se otorgará el premio creado por el ministerio de agricultura e instrucción pública de la provincia al niño que mejor la haya cuidado.

Los concursos de la Cosmopolita

Con los de historia y declamación, se continuó ayer con los concursos escolares en la Cosmopolita.

Hoy se proseguirá, conforme lo hicieramos presente ayer, con los de aritmética, a las 4.30 p. m. y composición para enseñanza normal, secundaria y especial, a las 3 p. m.

—(o)—

Los nombramientos judiciales

Ayer quedó firmado el decreto por el cual se nombra en los tribunales de esta ciudad a las personas que anunciamos ayer.

De modo, pues, que las designaciones han sido las siguientes:

Ministros del Superior Tribunal, los doctores Moisés I. Soriano y José Codoni.

Juez en lo civil y comercial de la primera nominación, doctor Simeón T. Reyes.

Defensor de pobres y menores, doctor José A. del Sastre.

Juez de paz letrado de la primera sección al doctor Raúl de Olazábal.

Informaciones agrícolas

Godeken — Vegetación regular. Durante el mes de agosto llovió tres veces. Se cultiva lino, trigo y maíz.

Villa Constitución — Vegetación en muy buen estado. Cultívase lino, maíz y un poco de trigo. Llovió tres veces en el mes. El estado de las sementeras es muy bueno.

San Carlos Centro — Vegetación muy buena. En el mes llovió dos veces. Cultívase lino, trigo y maíz. No hay enfermedades en las plantas.

Presidente Roca — Vegetación buena. En agosto llovió dos veces. Cultívase trigo, lino y maíz.

—(o)—

Casa de gobierno

Personería jurídica

Se aprobaron los estatutos y acordó la personería jurídica a la sociedad anónima cooperativa general de consumos de Rafaela.

Pago de becas

Se mandó pagar las becas acordadas en el conservatorio «Hispano Argentino» de esta capital, por el mes próximo pasado; y en la academia «Schwender» del Rosario, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto del año en curso.

Permisos para alambrar

Concediósele permiso provisorio para alambrar en colonia Irigoyen, departamento San Jerónimo, al señor Miguel Perotti.

Renuncias y nombramientos

Se nombró auxiliares del juzgado de 1a instancia en lo civil y comercial de la 1a y 3a nominación de Rosario, a los señores Rodolfo Sant Angelo y Alfredo S. Bustos.

—Médico de policía de la jefatura del departamento General Obligado, al doctor Atilio Campodónico, en reemplazo del doctor Arsenio de la Colina.

—Médico de policía de la jefatura del departamento San Jerónimo, al doctor Ramón R. Silva.

—Jefe de la oficina de registro civil de Ocampo, al señor Angel Centurión.

Correos y Telégrafos

Nuevas oficinas

Se ha ordenado la apertura de oficinas telegráficas en Zapal (Neuquén), distrito 22o; Calchaquí (Santa Fe), línea de San Justo a Vera.

Servicio internacional

Turquía: admite telegramas en idioma turco, árabe, alemán, inglés, francés, italiano y ruso. Dinamarca: en alemán, inglés, francés, danés, noruego y sueco, salvo los telegramas de estado que acepta en cualquier idioma.

Permite también direcciones abreviadas o convenidas, pero únicamente en despachos a dicho país. En texto admite marcas de comercio y expresiones comerciales abreviadas, siempre que el conjunto ofrezca sentido inteligible para sus empleados.

TELEGRAMAS

LA CONFLAGRACION EUROPEA

Continúa la gran batalla al Norte de Francia

Los aliados ganan terreno en todo el campo

El ejército francés recupera a Mulhouse -- Los belgas atacan a Lovaina -- Un hijo del Kaiser, herido mortalmente Austria derrotada por rusos, servios y montenegrinos -- Atrocidades de los albaneses -- Italia tendrá que reprimirlas -- Rumores de combate naval en el Báltico -- Alemania enviará tropas a Austria

La situación de los ejércitos

LONDRES, septiembre 11. — Un telegrama de París transmite el comunicado que el gobierno de Burdeos acaba de enviar acerca de la posición de los aliados.

El gobierno francés informa que el ala derecha de los ejércitos aliados ha pasado el río Marne en persecución de los alemanes, a quienes ha causado enormes pérdidas.

Sobre todo la caballería aliada se ha hecho acreedora a la admiración y a la gratitud de Francia por el valor con que ha sabido castigar al enemigo en fuga.

Los combates del sur de Chalons han sido desastrosos para los alemanes.

También confirma el comunicado la evacuación de Lunéville por los alemanes, los cuales, antes de retirarse, impusieron una fuerte contribución a los habitantes.

En el Africa

LONDRES, septiembre 11. — El ministerio de colonias confirma el aniquilamiento de la expedición alemana que intentó apoderarse de la colonia británica de Niasaland, en Africa.

Los expedicionarios fueron copados por la guarnición inglesa secundada por un fuerte contingente indígena.

Los rusos

LONDRES, septiembre 11. — Informaciones procedentes de Petrogard afirman que el ejército ruso continúa vigorosamente el avance sobre Lublin, arrollando a los austriacos que encuentra al paso.

Los servios

LONDRES, septiembre 11.— Un despacho de Nisch recibido por "The Morning Post", hace saber que el ejército austriaco ha cruzado el río Drina, con grandes pérdidas y perseguido de cerca por los servios.

En el mismo sentido ha recibido comunicaciones la legación servia en esta capital.

Hacia Cracovia

PETROGRAD, septiembre 11. — El ministerio de guerra ha hecho saber hoy al pueblo que el ejército ruso avanza hacia la ciudad de de Cracovia, importante plaza del noroeste de Galitzia.

En la Prusia Oriental

PETROGRAD, septiembre 11. — Las tropas rusas invasoras de Alemania, marchan por la orilla del río Alle (Prusia Oriental), en el camino de Allenstein.

Allí han levantado grandes fortificaciones, disponiéndose a librar una gran batalla.

Las gestiones de paz

NUEVA YORK, septiembre 11. — Hoy se ha dado a la prensa una información emanada del departamento de estado que desautoriza todas las versiones propaladas acerca de pretendidas negociaciones de paz.

El presidente de la república dice que no cree propicio el momento para hablar de paz a las cancillerías europeas. Al mismo tiempo niega que ningún gobierno beligerante haya hecho insinuaciones tendientes a que los Estados Unidos ofrezcan sus buenos oficios.

Maubeuge no ha caído

PARIS, septiembre 11. — El gobierno acaba de desmentir la caída de la fortaleza de Maubeuge en poder de los alemanes.

Dice el comunicado que la plaza sostiene heróicamente la defensa, y que los alemanes, después de sufrir enormes pérdidas, se retiraron en busca de refuerzos.

De Bélgica llegan a la frontera más cañones de sitio, con los cuales, al parecer, se llevará un supremo ataque a la fortaleza fronteriza.

Circular francesa

Burdeos, septiembre 11. — El ministro de relaciones exteriores, M. Delcassé, dirigió a las legaciones en el exterior un despacho en el cual anuncia que el ejército franco-inglés han obtenido una serie de victorias contra el invasor, que lo han obligado a retirarse del valle del Marne hasta el arroyo la Ferté.

Encíclica papal

ROMA, septiembre 11. — El papa Benedicto XV ha dado hoy la encíclica que era esperada con sumo interés.

El sumo pontífice aboga por la extensión del credo católico en el orbe entero.

Dirige un llamamiento a todas las naciones exhortándolas a cooperar en la obra santa del restablecimiento de la paz en Europa, de la fraternidad humana y del temor del Todopoderoso.

La defensa de París

PARIS, septiembre 11. — El gobernador militar de París, general Gallieni ha dado al pueblo un manifiesto asegurándole que se ha alejado por completo el peligro de un sitio de la ciudad después de las brillantes victorias obtenidas por los aliados en el Marne.

No obstante, la defensa de la plaza no se descuida y París se halla hoy, como a fines de agosto, en condiciones de repeler cualquier agresión, por formidable que sea.

Los diarios publican ediciones extraordinarias con los detalles de la retirada alemana en el valle del Marne.

Los servios en Bosnia

LONDRES, septiembre 11—Despachos de Nisch afirman que el ejército servio se ha apoderado de importantes ciudades, derrotando a los austriacos, que se retiran precipitadamente.

Del general French

LONDRES, septiembre 11 — Refiriéndose a la gran batalla que se está librando en Francia, el jefe del ejército expedicionario, general French, comunica a lord Kitchener, ministro de la guerra, que el ala izquierda de los aliados rechazó vigorosamente al enemigo, el cual ha sufrido pérdidas irreparables. Los alemanes hacen esfuerzos desesperados para defender el centro de su línea, seriamente amenazada por los aliados.

En cuanto a la victoria, aunque hasta ahora parece inclinarse hacia el lado de los franco-ingleses, no se decidirá mientras el centro alemán conserve sus actuales posiciones. Si retrocede la batalla será una derrota completa para los invasores que ya no podrían sostenerse en territorio francés. Si avanza, su línea volverá a unirse y los aliados tendrán que empezar de nuevo la defensa de París.

Ofensiva belga

LONDRES, septiembre 11 — De Amberes enteran que el ejército belga ha emprendido de nuevo la ofensiva. El primer combate se ha trabado cerca de Lovaina y ha sido una victoria para Bélgica, pues los invasores retrocedieron hacia Amberes.

El kaiser

LONDRES, septiembre 11 — Por comunicaciones del ejército que opera en Alsacia, se sabe que el emperador de Alemania y su estado mayor se encuentran en Luxemburgo, capital del gran ducado del mismo nombre.

El kronprinz

LONDRES, septiembre 11 — El príncipe heredero de Alemania ha asumido el mando de las fuerzas que operan contra Rusia. Se asegura que el Kronprinz se halla al frente de la fortaleza de Koenigsberg.

Los servios y montenegrinos

LONDRES, septiembre 11 — El ejército servio se apoderó de Schilyn, después de una gran batalla.

En la acción participaron los servios y montenegrinos que infligieron una grave derrota a los austriacos.

Estos lucharon denodadamente hasta el último instante, pero dominados por el número y por los certeros tiros del enemigo, se retiraron, abandonando la plaza.

Las pérdidas de los austriacos son enormes, lo mismo que el número de prisioneros.

La línea alemana

LONDRES, septiembre 11. — Se anuncia que los alemanes hacen grandes esfuerzos para reforzar los cuerpos perseguidos por los aliados al Norte del Marne, pero el ejército franco-inglés no les da tregua a pesar de haber durado la batalla cuatro días.

La acometida de la infantería francesa y de la caballería inglesa es tan poderosa que los alemanes están totalmente desalentados. Solo el estímulo de las amenazas y hasta de los castigos los hacen resistir.

Los puentes del Marne

LONDRES, septiembre 11. — Como los aliados habían destruído los puentes del Marne, los alemanes al repasar el río precipitadamente acosados de cerca, tuvieron que vencer enormes dificultades. Perecieron miles de soldados germanos.

Combate parcial

PARIS, septiembre 11. — En Châteaux Thierry se ha librado un combate parcial entre una división alemana y otra francesa. El triunfo favoreció a la última que puso en fuga al enemigo y le hizo 700 prisioneros.

El avance servio

LONDRES, septiembre 11.— Un despacho oficial de Nisch, recibido por la legación de Servia, hace saber que el ejército servio-montenegrino se ha apoderado de Fatelia, localidad distante treinta kilómetros de Herzegovina.

La gran batalla

LONDRES, septiembre 11. — El gobierno francés ha dado un comunicado oficial, por el cual se anuncia que durante la gran batalla que se viene librando en la línea, los alemanes han retrocedido 60 kilómetros hacia el noreste.

La batalla continúa a inmediaciones de Verdun.

Donde la pelea se ha hecho más encarnizada es en la línea Nancy-Chateau-Salins.

Ahí habían conseguido los alemanes alguna ventaja, avanzando hasta la última localidad; pero los aliados reconcentran en ese lado sus mayores esfuerzos, y han obtenido de nuevo el retroceso del enemigo

Continúa la batalla

LONDRES, septiembre 11. — Las últimas noticias que acerca de la gran batalla han recibido los diarios, anuncian el avance francoinglés hasta los bosques de Champennois.

La guardia imperial ha sido rechazada, con cuantiosas pérdidas, hasta los campos de Saint-Grand.

La lucha sigue violentísima entre Noilly y Vitoy-le-Francois.

Koenigsberg

LONDRES, septiembre 11. — En Copenhague se han recibido noticias de un rudo ataque llevado a Koenigsberg por los rusos.

Estos han bombardeado tenazmente los fuertes reduciendo a silencio varios baluartes de la plaza y derribado los principales edificios de la ciudad.

La acción japonesa

NUEVA YORK, septiembre 11.—En la mayoría de los diarios se refleja el malestar que ha causado en el país la ingerencia japonesa en la contienda europea.

Témese que el poderío del Japón se acreciente con la conquista de las posesiones alemanas de Asia y ganando el prestigio de nación victoriosa, sin que ello le haya costado mayor esfuerzo.

Torpedero hundido

ROMA, septiembre 11. — Los diarios de ésta han recibido informes de un accidente marítimo.

En Tasana un torpedero austriaco chocó con una mina submarina, y se hundió en el acto.

La retirada alemana

LONDRES, septiembre 11.— La oficina de informaciones de la prensa ha dado el siguiente anuncio acerca de la gran batalla: "Continúa la retirada alemana, que ahora es general".

"Las tropas inglesas tomaron 1.500 prisioneros, 40 cañones, 40 ametralladoras y gran cantidad de caballos, víveres y municiones."

La rebelión en Albania

ROMA, septiembre 11.—"Tribuna" ha recibido un despacho comunicándole que los revolucionarios de Albania se aproximan a Valona, en medio de la desolación de los pueblos que atraviesan.

En Valona reina enorme pánico.

El diario mencionado, que es uno de los más conservadores del país, dice que ha sonado la hora de la intervención de Italia, puesto que no puede tolerar que tales horrores sigan cometiéndose a su vista y paciencia.

La intervención de Italia

ROMA, septiembre 11. — Sábese que en el Véneto, en Udine, se reconcentran fuerzas en cantidad considerable, y que en Ancona está lista una poderosa escuadra.

El gobierno sigue afirmando su intención de permanecer neutral, pero nadie cree en ella y todo el país sabe que estamos en vísperas de graves acontecimientos.

La cuestión albanesa ha de provocar la decisión de Italia.

Príncipe alemán herido

LODRES, septiembre 11. — Informaciones fidedignas permiten afirmar que la herida inferida al príncipe Joaquín de Hohenzollern, uno de los hijos del emperador de Alemania, es de carácter mortal.

El joven príncipe cayó herido en uno de los combates parciales de la gran batalla que se está librando.

Fué conducido a Bélgica, donde se intentó operarlo, sin éxito.

En Alsacia

LONDRES, septiembre 11. — Los franceses que operan en Alsacia han tomado de nuevo la ofensiva con gran energía. Mulhouse ha vuelto a caer en poder de los invasores.

"The Evening Post" agrega que los franceses han logrado cortar toda comunicación de Alsacia con el resto de Alemania.

El auxilio de Austria

LONDRES, septiembre 11. — Por comunicaciones retrasmitidas de Copenhague se sabe que en Berlín se ha decidido el envío a Austria de un fuerte contingente de tropas porque se considera desastrosa la actual situación del imperio aliado, vencido por los rusos y servio-montenegrinos y en peligro de ser atacado también por Italia.

El gobierno austriaco—se agrega—ha pedido con urgencia ese refuerzo avisando que Viena está en peligro de ser atacada.

En el Mar del Norte

LONDRES, septiembre 11. — La flota de torpederos británicos que recorre el Mar del Norte frente a la costa alemana no encuentra enemigos con quienes combatir. Supónese que toda la escuadra alemana ha entrado al Báltico por el canal de Kiel, convencida de su incapacidad para presentar batalla a la escuadra francobritánica.

La batalla

LONDRES, septiembre 11. — La gran batalla continúa encarnizada en los alrededores de Verdun.

La expectativa pública es angustiosa aunque todas las noticias son favorables para los aliados.

Todos los diarios anuncian en sus pizarras el siguiente parte oficial:

"Conservamos la superioridad en toda la línea. Los alemanes se baten en retirada. Los aliados siguen cargando a fondo contra el centro alemán, el cual sigue en retroceso en Epernay".

En el Báltico

LONDRES, septiembre 11. — Un despacho de Estocolmo hace saber que ahí se oye un fuerte y persistente cañoneo del lado de Riga.

La noticia hace suponer que ya se ha trabado un gran combate naval entre las escuadras alemana y rusa.

La flota alemana se ha visto ayer pasar cerca del lago de Botnia y se vió atacada violentamente por la escuadra rusa que le ha salido al encuentro.

Se cree que será una gran batalla capaz de decidir la supremacía de una de las escuadras del norte.

Los rusos sobre Cracovia

PETROGARD, septiembre 11. —Se asegura que los habitantes de la ciudad de Cracovia han abandonado la plaza en vista del avance de los rusos.

Los alemanes en fuga

LONDRES, septiembre 11. — Se recibieron telegramas que aseguran que los alemanes se retiran en fuga precipitada de Maux, donde han sufrido una seria derrota.

Versión oficial alemna

LONDRES, septiembre 11. — Informes oficiales de Berlín aseguran que el ala derecha alemana inició la retirada por razones estratégicas, y que las del centro e izquierda siguen avanzando.

Agregan los informes que todos los fuertes del sudeste de Verdun están en poder de los germanos y que éstos avanzan en el territorio de Alsacia y Lorena.

Terminan esos informes dando todo el sudeste de la Polonia en poder de los alemanes.

Juicios de la prensa yanqui

NUEVA YORK, septiembre 11. — Los diarios afirman que la retirada alemana en territorio francés tiene por objeto atraer a los aliados a campo abierto, fuera de la protección de los fuertes y ahí trabar combate decisivo.

CAPITAL FEDERAL

La renuncia de Anchorena.— Llegada de inmigrantes. — Fallecimiento.— Los Bancos—Las moratorias. —Varias.

BUENOS AIRES, septiembre 11. — Se vuelve a insistir sobre la renuncia del doctor Anchorena. Se asegura que éste dimitirá el martes de la semana que viene.

—Para reemplazar al doctor Anchorena en la intendencia de la capital se da como candidato al doctor Saavedra Lamas.

—Llegaron 500 inmigrantes entre españoles, alemanes y belgas.

—En el hotel de los inmigrantes se alimenta a tres mil desocupados.

—Falleció el doctor José D. Bosco.

—Llegó el diplomático señor Fernando Mesones.

—El doctor Justo ataca al compañero Palacios acusándolo de claudicación del socialismo.

—Confírmase que recién en diciembre las cámaras tratarán los presupuestos.

—Dicen que el Banco Francés propone a sus deudores el pago del 70 por ciento de los créditos.

—Los Bancos persisten en la restricción de créditos.

—Se comenta que el ejecutivo sólo pedirá moratoria internacional hasta menos de 10.000 pesos oro, pero parece que la cámara la limitará a mil pesos oro.

—El ministro de Francia pasó una nota a la cancillería argentina protestando contra Alemania que emplea en la guerra balas "dum dum", violando así las convenciones internacionales.

—Los jurados iniciaron las tareas del concurso del ganado sin pedigrée.

Proyectos sobre finanzas. —Por la enajenación de los destróyers. —Ghigliazza. — El globo Newbery.—Protesta. — Otras

BUENOS AIRES, septiembre 10. — Entre los ministros Carbó y Calderón se convinieron los términos del proyecto que confeccionará el primero sobre finanzas, y que el lunes próximo será sometido a la aprobación del presidente.

El ministro de hacienda habló de este asunto con un grupo de diputados, a fin de reunir mayor número de opiniones y aunar la opinión de éstos y el ejecutivo.

El proyecto tiende a llevar una ayuda oportuna y eficaz a los productores de la riqueza nacional, mediantes préstamos sobre warrants agrícolas y prenda agraria.

—En breve tiempo, los astilleros alemanes devolverán a nuestro gobierno la cantidad de 145.000 libras esterlinas, importe de la primera cuota perteneciente a los cuatro destróyers detenidos por Alemania.

—Es candidato a ocupar la dirección técnica de las obras de salubridad el ingeniero Ghigliazza.

—El globo Newbery salió de Belgrano esta mañana; bajó sin novedad en Florencio Varela.

—Varias casas alemanas importantes de la plaza, protestan de la guerra que les hacen algunos bancos.

—Los miembros renunciantes de la comisión de hacienda, así como los de la minoría, combatirán todos los proyectos del ejecutivo sobre asuntos económicos.

—El ministro de hacienda manifestó a la delegación de la defensa agraria,